c
Handball Maldives
GalolhuBoalhadhan’du/Shabnam Hingun
Contactno:0333033Email:handballmaldives@gmail.com
މައުލޫމާތު ކަރުދާސް:
ހޭންޑްބޯޅަ ދަނޑުގައި ސިންތެޓި ކް ފްލޯރިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
-1 މަސައްކަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
ހ. މިމަސައްކަތްކުރަންވާނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދުާހގައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް، މި ކަރުދާހާއި އެކުގައިވާ ކުރެހުމާއި،
އެކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށެވެ.
ށ. މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެއްޗެއްވެސް ހޯދަނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
ނ. މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމިވާ ކޮންމެދުވަހަކަށް މުޅިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ 0%... އަގުން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ރ. މިމައުލޫމާތުޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ވެރިފަރާތުން އަންގާ ގޮތަކަށެވެ.
-2 މަސައްކަތުގެ އަގުދިނުން
ހ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނެއެވެ.
-3 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
ހ. މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި/ ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތެވެ.
ށ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދުވަހެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެދުވަހެއް މަސައްކަތުގެ
މުއްދަތަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ. އެއީ-:
- ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭދުވަސްތައް.
- ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ދުވަސްތައް.
ނ. މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުންފެށިގެނެވެ.
-4 ތަކެއްޗާއި ހުއްދަހޯދުން
ހ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ކަމެކެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީވެސް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ
ކަމެކެވެ.
ށ. މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.
ނ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ، ފެން ހޯދަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ.

c
Handball Maldives
Galolhu Boalhadhan’du/Shabnam Hingun
Contactno:0333033Email:handballmaldives@gmail.com
-0 މަސައްކަ ތް ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން
ހ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީޒް އާއި
އެހެނިހެން އާލަތްތަކަކީ އެމަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަތަކެތި
ބޭނުންކުރަންވާނީ ތަމްރީންލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.
ށ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ތިމާވެށީގެ
ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ނ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާ މީހުންނަށް އުދަގޫނުވާނޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން
ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
-6 ސަބުކޮންޓްރެކްޓް ކުރުން
ހ. މި މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ސަބްކޮންޓްރެކްޓްކުރާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ ވެރިފަރާތުގެ
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
-7 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ހ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުފެދޭ ކުނިފަދަތަކެތި އުކާލުމަކީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުގެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އުކާލަންޖެހޭތަކެތި
އުކާލަންވާނީ އެފަދަ ކުނި އުކުމަށް ވެރިފަރާތުން ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކަށެވެ.
-8 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެ ވޭނެ މިންގަނޑުތައް
ހ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
ށ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް/އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 3 މީހުންގެ
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

c
Handball Maldives
GalolhuBoalhadhan’du/ShabnamHingun
Contactno:0333033Email:handballmaldives@gmail.com
-9 މަސައްކަތަ ށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުން
ހ. މިމަސައްކަތައް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މުޅިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ 10%
ށ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާތުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ނ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަސައްކަތުގެ އަގުގެ10% ގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ރ. އެޑްވާންސްޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ރިކަވަރ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކަޓަރ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން 2.%
ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
މާކްސްދެވޭގޮތް
މާރކްސްދެވޭ މާކްސް ތަފްޟީލް
ކްރައިޓީރިޔާ
 ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑައަގު / ހުށަހެޅި އަގު X ކަޑައެޅިފައިވާ މާކްސް
2.
އަގު
ފަންނީގާބިލްކަމަށް 1.  މިދާއިރާއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން 20.،...
ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 0 މާކްސް
 ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަމުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު X ކަޑައެޅިފައިވާ މާކްސް
މުއްދަތު 1.
 ހުށައަޅާ އަގުގެ 1..% ފައިސާ ބޭންކް އެއްގައި ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 08 މާކްސް
މާލީތަނަވަސްކަން 1.  ހުށައަޅާ އަގުގެ 80% ފައިސާ ބޭންކް އެއްގައި ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 02 މާކްސް
މެޓީރިއަލްގެ ފެންވަރު
0.  ހުށަހެޅާފައިވާ މެޓީރިއަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޓީރިއަލްއަށް
އަދި ވޮރަންޓީ

c
HandballMaldives
GalolhuBoalhadhan’du/ShabnamHingun
Contactno:0333033Email:handballmaldives@gmail.com
-1. އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން
 އެސްޓިމޭޓްހުށަހަޅުއްވާނީ 11 އޭޕްރީލް 2.21 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:.. ގައި ހޭންޑްބޯލް ދަ ނޑަގައެވެ.
 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ބީލަމުގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހައި
ބީލަމެއްގައިވެސް، އެބީލަމެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަރުދުާހގައި ޞަފްހާ ނަންބަރު ދެވިފައި ހުންނާންވާނެއެވެ.
Handball Court
WHITE & *Preferred colors: RED, GREEN, BLUE

c
Handball Maldives
Galolhu Boalhadhan’du/Shabnam Hingun
Contact no: 0333033 Email: handballmaldives@gmail.com

Synthetic outdoor flooring specifications

Details Range
Overall Thickness 8mm – 10mm

Standard deformation +4.’C 0.44mm – 0.64mm

Force reduction +4.’C 16% - 20%

Friction (Dry) 0.86 – 0.96

Friction (Wet) 0.63 – 0.73
Ball Rebound 99% - 100%

Flammability Class 1

Tensile strength 1.14N/mm2 – 0.97N/mm2

Elongation at break 46% - 49%
Deformation odulus 4.7N/mm2 – 4.3N/mm2

22 މާރިޗް 2.21